



Baebele ya bana
E tlesa



Noa le
meetsefula



E kwetse ke: Edward Hughes
E bontsitshwe ke: Byron U.; Lazarus; Alastair P.
E lomagantswe ke: M. Maillot; Tammy S.
E phetotswe:
E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada

©2021 Bible for Children, Inc.
Letlelelo: O na le tshwanelo ya go lebelela kgotsa go kwala
polelo e, fela ga o sa e rekisi.



Noa e ne le monna yo a ne a obamelang Modimo. Batho botlhe ba ne ba sa rate Modimo ebile ba sa mo utlwelele. Tsatsi lengwe, Modimo a bua sengwe se se makatsang. "Ke tla

bolaya
le go senya
lefatshe lotlho"

Modimo a
raya Noa.


Losika la gago ke
lona fela le tlo
phulosiwang.



Modimo a raya Noa gore Morwalela wa matsi o
tlo tla o kgorometsa lefatshe lotlhe. Itirele
mokoro o mogolo ka dikgong tsa pina.
O dirile losika lwa gago le di phologolo.

Modimo a tthalosetsa Noa gore
Mokoro a o dire jang. Noa a nna
mathagatlhaga!





Batho ba ne ba
tshega Noa ga a ne
a dira mokoro. Mme
Noa a tswelela
go dira
mokoro

ebile a
tswelela go
bulelela batho
ka Modimo.



Noa o ne a na le tumelo
e kgolo thata. A dumela
Modimo le fa pula e se
ene. Mokoro o ne o
siame gore o ka dirisiwa,
o tletse ka dile tsotle.



Jaanong diphologolo diatla. Modimo a tliša mefuta
e supa ya diphologolo. Le e mebedi e mengwe.


Dinonyane tse di kgolo le tse dinnye, le
diphologolo tsotle dia tsena mo
mokorong.



Gongwe batho bona ba ne ba
tshega Noa ga a ne a tsenya
diphologolo. Ga banke ba
tlogela go leofela Modimo
ebile ga ba kopa
go tsena mo
mokorong.




La mafelelo, diphologole
tshotle dia tsena



mo mokorong.
"Tlaya o tsene
mo mokorong,"
Modimo a bitsa
Noa. "Wena le
ba losika lwa
gago." Botlhe ba ile
ba tsena mo mokorong.
Modimo a be a
tswala mojako!





Morago ga seo, pula ya morwalela
ya tla, ya kgurumetsa lefatshe
lotlhe ka malatsi le masigo a le 40.






Morwalela
wa matsi wa tlala
mafelo o tthe. Ga pula e
ema, dithaba tsothe dine di tletse
metsi. Dilo tsotle tse di ne
di na le bophelo dia swa.





Ga matsi a nanoga,
mokoro wa nanogela
godimo ga metsi. Go
ka tswa go le lefifi ka
mo gare ga mokoro,
mokoro one o bolokile
bo phelo jwa Noa.





Morago ga dikgwedi tse tlhano tsa morwalela, Modimo a romela lerole le le omileng, mokoro wa tla wa ema godimo ga thaba ya Ararat. Noa a nna ka mogare ga mokoro, malatsi a le 40 gore metsi a fokotsege.



Noa o rumetse legakabe le leeba ka fesetere. Fa e
sa fetlhela lefatshe le le
omileng,



leeba la boela kwa go
Noa. Ya re morago ga
beke, Noa a leka gape.

Leeba la bowela morago
le lethare mo molomong.

Morago ga beke Noa a itsi
gore lefatshe le omile.

Fa leeba le sa

bowela kwa
go ena.



Modimo a raya Noa; e ne e le nako ya
go tswa mo mokorong. Mogo le ba
lelapa la gagwe ba thusa go folosa
diphologolo.






Noa o ne a
itumetse thata!
A direla Modimo
setlhabelo gonne
o mo phulositse
le ba lelapa la
gagwe mo
morwalela wa
matsi.




Modimo a
naya Noa
tshepiso e ntle.
A ka se tihole a a
tlhola batho ka
morwalela gape.



Noa le ba lelapa la
gagwe ba simolola
bo phelo bo bosha morago
ga morwalela. Ka nako,
ditlogolwana tsa gagwe dia
tlala naga yotlhe. Batho
botlhe ba di tshaba
tshaba

ba tswa go Noa
le ba lelapa la gagwe.



Noa le meetsefula

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo, Baibele,
e fitlheletswe mo

Genesi 6-10

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



3



60



Baibele e re bolelela ka Modimo o
montle o re direleng ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse disasiamang,
tseo a dibitsang sebe. Kotlo ya sebe ke lesa, Modimo o go rata
thata, o rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu, gore swela
sefapanong ka ntlha ya dibe tsa gago. Jesu a phela gape a ya gae
legodimong! Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore a go
itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo a phele mo go wena,
o tla phela le ena go ya bosakhutleng.

Ga o dumela gore se ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o Modimo, wa nna motho o
swetseng dibe tsa rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o tsene
mo bophelong jwame, o intshwarele dibe tsame, gore ke tle ke
nne le bophelo jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena
go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go obamele, kotle ke
go phelele jaaka ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bua le Modimo tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

